


**KAROLO YA A: TEKATLHALOGANYO****POTSO 1****Go Tshwaya Tekatlhaloganyo**

- Ka ntlha ya gore tsepamo e fa go tihaloganyeng, mopeleto o o fosagetseng le diphoso tsa puo fa dikarabong tse dileele, batlhatlhojwa ba se ke ba otlhaiwa/tseelwa maduo.
- Fa **dipotsong tse di se nang dikarabo tse di tsepameng**, go se nne le maduo a a abelwang EE/NNYAYA kgotsa DUMELA/GANELA. Lebaka/Tshegetso/Tlhotltheletso ke sona se se tshwanetseng go elwa tlhoko.
- Go se nne le maduo a a abelwang NNETE/FOSAGETSE kgotsa NTLHA/KAKANYO. Lebaka/Tshegetso/Tlhotltheletso ke sona se se tshwanetseng go elwa tlhoko.
- Fa e le karabo ya lefoko le le lengwe e e tlhokagalang, mme motlhatlhojwa a bo a naya mola otlhe, tshwaya gore o nepile fa fela lefoko le le nepagetseng le thaletswe/bontshitswe.
- Fa dintlha tse pedi/tharo di tlhokagala, mme tse di mmalwa di neetswe, tshwaya fela di le pedi/tharo tsa ntlha.
- Fa motlhatlhojwa a dirisitse mafoko go tswa mo puong esele ntle le e a tlhatlhojwang ka yona, ikgatholose mafoko ao, mme fa karabo e sa ntse e na le bokao, o se ke wa mo otlhaya. Mme fela fa e le gore go dirisitswe puo esele mo setlhangweng, mme e tlhokagala mo karabong, seo se tla amogelwa.
- Amogela ditengwana tse di farologaneng.
- Mo dipotsong tse go nang le tlhopho ya karabo e e maleba, amogela dikarabo TSOOPEDI, tlhaka e e tsamaelang le karabo e e nepagetseng LE/KGOTSA karabo e e kwadilweng ka botlalo.



**POTSO 1**

- 1.1 1.1.1 Mafikizolo (1)
- 1.1.2 Nhlanhla (1)
- 1.1.3 Se ne se itsege le go ratega. (2)
- 1.1.4 *I am.* (1)
- 1.1.5 O ne a bona bokgoni ba gagwe fa a se na go gatisa lwa ntlha a le nosi. (2)
- 1.1.6 E bontshitse lefatshe bokgoni jwa gagwe mo mminong. (2)
- 1.1.7 Lerato la gagwe le botsalano bo a neng a na le bona mo bathong. (2)
- 1.1.8 Kgatiso ya pina ya ga Nhlanhla. (1)  
Go nna motlhami le go kwala. (1)
- 1.1.9 Lebo Mathosa. (2)
- 1.1.10 E tsosolosa maikutlo a a monate e bile gape e a rotloetsa. (2)
- 1.1.11 Ke go tlhama rekoto e e neng ya ratiwa ke bašwa ya mmimo wa house. (2)
- 1.1.12 Go kwalela diopedi tse dingwe dipina. (2)
- 1.1.13 O rotloeditswe ke go tsenela dikgaisano le go opela mo dikhwaereng. (2)
- 1.1.14 (C) Jazz (1)
- 1.2 1.2.1 Sephailane (1)
- 1.2.2 Ke bana ba motho. (1)
- 1.2.3 Vanessa (1)
- 1.2.4 Williams (1)
- 1.2.5 Ee, ka gonne metshameko e tshola mebele ya rona e kwenne ka gale. (2)

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 30**

**KAROLO YA B: TSHOBOKANYO****POTSO 2**PUBLIC EXAMINATIONS  
PRETORIA 0001**PUBLIC EXAMINATIONS**

Tshobokanyo ya mafoko a le 60–70. Fa motlhatlhojwa a kwadile mafoko a a fetang 60, motshwai a tshwae mafoko a le 75 fela.

**Tshobokanyo e tshwanetse go tshwaiwa ka mokgwa o o latelang:**

- **Kabo ya maduo:**

- Dintlha di le 7 – maduo a le 7 (ntlha e le nngwe e abelwa leduo le le 1)
- Puo – maduo a le 3
- Maduo otlhe:

**[10]**

- **Kabo ya maduo a puo: Fa motlhatlhojwa a sa nopola dipolelo jaaka di ntse**

- Ntlha e e nepagetseng e le 1–3: aba leduo le le 1
- Dintlha tse di nepagetseng di le 4–5: aba maduo a le 2
- Dintlha tse di nepagetseng di le 6–7: aba maduo a le 3

- **Kabo ya maduo a puo: Fa motlhatlhojwa a nopotse dipolelo jaaka di ntse**

- Fa a nopotse dipolelo di le 6–7: se abe maduo a puo.
- Fa a nopotse dipolelo di le 1–5: aba leduo le le 1 la puo

**ELA TLHOKO:**

- **Kagego:**

Le fa tshobokanyo e sa tlhagiswe ka kagego e e nepagetseng, e tshwanetswe go tshwaiwa.

- **Palo ya mafoko:**


- Batshwai ba tshwanetse go netefatsa palo ya mafoko a a dirisitsweng.
- A motlhatlhojwa a se ke a jelwa maduo fa a sa tlhagisa/kwala palo ya mafoko a a dirisitseng kgotsa a kwadile palo e e fosagetseng.

Fa palo ya mafoko e fetile e e tshwanetseng, bala a le matlhano fela mo godimo ga palo e e kopilweng mme o ikgatholose a a setseng.

<b>Mafoko a a tswang mo temaneng</b>		<b>Mafoko a a Tshitshinngwang</b>	
1.	Motsetse ga a tshwanela go ja ka seatla, ga a neye batho dijo.		Motsetse o ne a sa je ka letsogo, le go tsholela batho dijo.
2.	Setswana se itsa motho go kopa letswai bosigo.		Letswai ga le tswele kwa ntle bosigo.
3.	Matlakala ga a tshwanela go lala a kgobokantswe.		Matlakala ga a kokoanngwe bosigo.
4.	Basetsana le basadi ba ba belegang ga ba a tshwanela go ja ngati.		Baimana ga ba a tshwanela go ja karolo ya mala a magolo.
5.	Mosetsana o ne a sa tshwanela go ya gaabo mosimane pele a nyalwa.		Mosetsana o ne a sa jele lekau/ mokapelo nala a ise a tsewe/batlwe.
6.	Go tshola ngwana o sa nyalwa e ne e le moila e bile go twe motho o wele letsele.		Ke moila go belega o ise o tsewe/batlwe mme go twe o digilwe lebele.
7.	Mosetsana o ne a sa tsamaye le mosimane yo a mo ratang mo pontsheng.		Mosetsana o ne a sa tshwanela go ratana phatlhalatsa/go bonwa le lekau mo phatlhalatseng.

**KAROLO YA C: TIRISO YA PUO****POTSO 3**

- 3.1 Pet & me EXPO. (1)
- 3.2 Tickets.co.za (1)
- 3.3 Facebook/twitter.  
(Karabo e le nngwe fela) (1)
- 3.4 Botlhe (1)
- 3.5 Ee, le nthuta go rata le go rekegela diphologolo.  
Nnyaya, gonne ga ke na kgatlhego mo diphologolong.  
(Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko). (2)
- 3.6 Go supa fa letsholo le totile diphologolo tsa mo gae. (2)
- 3.7 Phatlhalatsa (1)
- 3.8 434 466/B. (1)

**[10]****POTSO 4**

- 4.1 Lebenkeleng (1)
- 4.2 Go reka dijo, ka gonne o kgorometsa kolotsana gape go dilwana tse di rekisiwang mo dirakeng. (2)
- 4.3 Mogala wa letheke. (2)
- 4.4 Go tlhabolotswe tsela ya mmu e e yang kwa kgosong. (2)
- 4.5 Letshwao le le mo godimo ga temana ya 2. (2)
- 4.6 Boima/A. (1)

**[10]****POTSO 5**

- 5.1 5.1.1 Tshwara (1)
- 5.1.2 Mme o tsamaya le ngwana kwa lebenkeleng. (1)
- 5.1.3 Rakgadi o setse le bana. (2)
- 5.1.4 Bana ba ga ba dirise madi a rona. (2)

5.1.5	(a) Leina le letlhaodi. (b) Leina le lerui.	(1) (1)
5.1.6	O ne a nagana gore o tla bo a bontsha lerato.	(2)
5.1.7	Letlhalosi la felo.	(1)
5.1.8	Ngwana yo o sa lelang o swela tharing/Ngwana yo o tlhogo kgolo o sira rraagwe. (Dikarabo tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko)	(2)
5.1.9	Lelatlhelewa	(1)
5.2	5.2.1 Lerui	(1)
	5.2.2 Se tsoge tlhe mothonyana wa me.	(2)
	5.2.3 Go supa lerato.	(2)
	5.2.4 Botlhoko	(1)
		<b>[20]</b>

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 40**  
**PALOGOTLHE: 80**

